

PRIJAVA SMRTNOG SLUČAJA



1. Podaci o osiguraniku

Polisa broj:

Ime i prezime Matični broj Adresa Zanimanje Naziv preduzeća gde je osig. bio zaposlen	<div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px dotted black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px dotted black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 33%; border-bottom: 1px dotted black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">broj pošte</td> <td style="text-align: center;">mjesto</td> <td style="text-align: center;">ulica i broj</td> </tr> </table> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-top: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-top: 5px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td> </tr> </table>													<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>									broj pošte	mjesto	ulica i broj
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td><td style="width: 11%;"></td> </tr> </table>													<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>													
broj pošte	mjesto	ulica i broj																								
Datum i čas smrti	dana20__ u ____ čas. ____ minuta																									
Uzrok smrti – bolest: Koja je bolest neposredni uzrok smrti? Kada je osiguranik počeo da se liječi od te bolesti? Gdje je nastupila bolest osiguranika? Da li je izvršena obdukcija i u kojoj ustanovi? U kojoj bolnici je liječen osiguranik prije smrti?	<div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div>																									
Uzrok smrti – nesrećan slučaj: Opis događaja koji je prouzrokovao smrt Ime i prezime ljekara koji je pružio prvu pomoć Da li je i u kojoj medicinskoj ustanovi osiguranik liječen od posljedica nesrećnog slučaja? Da li je izvršena obdukcija i u kojoj ustanovi?	<div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div>																									
Postoji li sumnja da je smrt nastupila samoubistvom ili pokušajem istog? Da li je osiguranik bio pod uticajem alkohola? Postoji li sumnja da je smrt uzrokovala treća osoba? Da li je u vezi smrtnog slučaja vođena istraga? Ako da, koji organi je vode?	<div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; margin-bottom: 5px;"></div>																									

PRIJAVA SMRTNOG SLUČAJA

2. Podaci o ugovaraču osiguranja (ako je pravno lice)

Naziv	
Adresa/ filijala	
Kontakt podaci	
Kontakt osoba	
	Telefon
	E-mail

3. Popis dokumentacije potrebne za obradu smrtnog slučaja

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Popunjen obrazac Prijave smrtnog slučaja ✓ Kopija lične karte osiguranika ✓ Izvod iz matične knjige umrlih ✓ Original polisa osiguranja ✓ Saglasnost osiguranika za osiguranje ✓ Kopija ugovora o kreditu ✓ Plan otplate kredita (anuitetni plan) ✓ Zapisnik policije i suda (ako je do smrti došlo nesrećnim slučajem) ✓ Izveštaj ljekara o smrti i potvrda o smrti ✓ Obdukcioni nalaz (ukoliko je rađena obdukcija) ✓ Otpusna lisa iz bolnice (ako je osiguranik u njoj boravio) ✓ Kopija elektronskog zdravstvenog kartona (mogu ga pribaviti članovi porodice preminulog na zahtjev prema izabranom doktoru)

4. Potvrda o plaćenju premiji

<p>Ovim potvrđujemo da je osiguran/a polisom broj</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">ime i prezime osiguranika</p> <p style="text-align: right; margin-right: 150px;">broj polise</p> <p>i da je premija u iznosu od za period od do godine</p> <p style="text-align: center; margin-left: 100px;">rata premije</p> <p>plaćena dana godine.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">_____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">potpis i pečat odgovornog lica</p>

Izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio istinito i potpuno. Ovlašćujem GRAWE osiguranje da izvrši uvid u svu postojeću policijsku, zdravstvenu i svaku drugu dokumentaciju pokojnika, relevantnu za likvidaciju osiguranog slučaja.

U, 20__ . godine

.....
potpis i pečat podnosioca prijave